

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE CRNE GORE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU I DRUGIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 066/06 od 03.11.2006)

Proglašavam Zakon o članstvu Republike Crne Gore u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, koji je donijela Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2006. godini, dana 26. oktobra 2006. godine.

Broj: 01-1383/2

Podgorica, 31. oktobra 2006. godine

Predsjednik Republike Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

ZAKON

O ČLANSTVU REPUBLIKE CRNE GORE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU I DRUGIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Član 1

Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) se ovlašćuje da, u ime Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) prihvati članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu (u daljem tekstu: Fond), članstvo u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka), Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (u daljem tekstu: Korporacija), Međunarodnom udruženju za razvoj (u daljem tekstu: Udruženje) i u Multilateralnoj agenciji za garantovanje investicija (u daljem tekstu: Agencija), prihvatanjem odredbi Statuta Fonda, Banke, Korporacije, Udruženja i Konvencije o osnivanju Agencije, sa izmjenama i dopunama, u tekstu koji su odštampani u prilogima I, II, III, IV i V ovog zakona, pod uslovima i rokovima iz odluka Odbora guvernera Fonda, Banke, Korporacije, Udruženja i Savjeta guvernera Agencije, koje se odnose na članstvo Republike u ovim institucijama.

Član 2

Po prijemu Republike u članstvo Fonda, Republika će postati učesnik u Odjeljenju za Specijalna Prava Vučenja Fonda.

Vlada će ovlastiti predstavnika da, u ime Republike, izvršava i deponuje u Fondu Instrument učešća kojim se izjavljuje da Republika preuzima sve obaveze učesnika u Odjeljenju za Specijalna Prava Vučenja Fonda, u skladu sa zakonom Republike i kojim se izjavljuje da je Republika preuzela sve neophodne aktivnosti koje joj omogućavaju izvršavanje svih obaveza učesnika u Odjeljenju za Specijalna Prava Vučenja Fonda.

Član 3

Vlada je ovlašćena da se zadužuje ili na bilo koji drugi način obezbjeđuje sredstva, kojima će u ime Republike povremeno vršiti plaćanja prema Fondu, Banci, Korporaciji, Udruženju i Agenciji, na način i pod uslovima utvrđenim odlukama koje se odnose na članstvo Republike u tim finansijskim institucijama i u skladu sa njihovim statutima odnosno Konvencijom o osnivanju Agencije i da vrši plaćanja u vezi sa učešćem Republike u Odjeljenju za Specijalna Prava Vučenja Fonda.

Vlada je ovlašćena da u skladu sa statutima Fonda, Banke, Korporacije Udruženja i Konvencijom o osnivanju Agencije izdaje neprenosive obavezujuće beskamratne zapise koji budu potrebni ili odgovarajući, a odnose se na članstvo Republike u Fondu, Banci, Udruženju ili Agenciji.

Član 4

Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) određuje se za fiskalnog agenta u skladu sa članom V, odjeljak 1. Statuta Fonda i ovlašćena je da u ime Republike obavlja sve poslove i transakcije predviđene odredbama Statuta Fonda.

Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) određuje se za fiskalnog agenta u skladu sa članom III, odjeljak 2 Statuta Banke, i instituciju preko koje će se ostvarivati komunikacija sa Korporacijom, Udruženjem i Agencijom, saglasno članu IV, odjeljak 10 Statuta Korporacije, članu II, odjeljak 10 Statuta Udruženja, i članu 38 Konvencije o osnivanju Agencije.

Član 5

Centralna banka određuje se za depozitara novčanih sredstava Fonda, Banke, Korporacije, Udruženja i Agencije.

Član 6

Centralna banka je ovlašćena da primi bilo koji iznos sredstava koji može biti plaćen ili transferisan Republici u poslovima i transakcijama koje se vrše u skladu sa odredbama Statuta Fonda.

Ministarstvo finansija je ovlašćeno da primi bilo koji iznos sredstava koji može biti plaćen ili transferisan Republici u poslovima i transakcijama koje se vrše u skladu sa odredbama statuta Banke, Udruženja, Korporacije i Konvencije o osnivanju Agencije.

Član 7

Vlada će ovlastiti predstavnike, da u ime Republike, potpišu originale statuta Fonda, Banke, Korporacije i Udruženja i Konvencije o osnivanju Agencije i da izvršavaju i deponuju neki od instrumenata prihvatanja, instrument ratifikacije i druge dokumente koji mogu biti zahtijevani za te namjene.

Član 8

Republiku u Fondu predstavlja Predsjednik Savjeta Centralne banke, kao Guverner.

Vlada imenuje zamjenika Guvernera u Fondu, na predlog Guvernera iz stava 1 ovog člana.

Republiku u Banci, Korporaciji, Udruženju i Savjetu guvernera Agencije predstavlja Ministar finansija kao Guverner.

Vlada imenuje zamjenika Guvernera u Banci, Korporaciji, Udruženju i Savjetu guvernera Agencije, na predlog Guvernera iz stava 3 ovog člana.

Član 9

Odredbe Statuta Fonda i Banke i to (i) prva rečenica člana VIII, Odjeljak 2 (b), člana IX, Odjeljak 2 do zaključno sa odjeljkom 9 i člana XXI (b) Statuta Fonda; (ii) člana VII, Odjeljak 2 do zaključno sa odjeljkom 9, Statuta Banke; (iii) člana VI, Odjeljak 2 do zaključno sa odjeljkom 9 Statuta Korporacije; (iv) člana VIII, Odjeljak 2 do zaključno sa odjeljkom 9 Statuta Udruženja; i Konvencije o osnivanju Agencije, koji su odštampani u prilogima I, II, III, IV i V ovog zakona, neposredno se primjenjuju u Republici.

Član 10

Vlada će, u skladu sa odredbama ovog zakona, donijeti podzakonske akte i preduzeti druge aktivnosti koje su potrebne da bi Republika ispunila sve obaveze u smislu odredbi statuta i odluka iz člana 1, ovog zakona.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

SU-SK Broj 01-622/2

Podgorica, 26. oktobra 2006. godine

Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.